

1 b

O-1b

Law on Loans of Lands. K32/27

Musimo (kadimo).

5

2

Ko ga Mfatlha Lebotlwane fa motho a dima mongoe tshimo o nyaka yo mongwe motho gore a ire botlhatsi gore ka moso mong wa yona e re a fa a fetola mmalo, monna a nne le maitsetse-pelo kammua. Ramabêlê mmmina phuti wa Nawa o ile a tloga a lata mmotlanabo Lefi a iftlha a mo kopa kadimo ya tshimo ya selôkô e ko makgareng. Janong Lefi o ile a dumellela mogolle, wabo kadimo ye, a mo raya a re "Jaka fa ke ya tiro Gauteng tshimo yeo o ka nna wa e lema go fitlhela nka boyo Gauteng ka gore le gona fa e ba lengwe e tla tlala meswane thata. Ke gona Ramabele mokgomana yo mogolo ga Mfatlha a tla bitsa Mmusi monnagwe ya mo tlhatlhamang gore e tle e nne tlhatsi ya gore Lefi Nawa o adimile Ramabele mogogwe tshimo ya ko selokong sa Makgara. Mmusi e ntse tlhatsi ya puo ye, mme Ramabele e setse e le ngwaga tse nne tshimo ye a nese a e bjala mab le le mandidi.

3

Moeme mosadi wa Nawa wa motlhologadi ya neng a nyetswe ga Matsila ke Difita mmrina kwena ga Mfatlha o ile a adingwa tshimo ya gagwe ke Letlanya monna wa Molapo Mogadibo wa yena Moeme. Mme jaka fa Moeme a ne a ya gonna ga Poti Matsila ngwana gagwe ya agileng Matlhakeng o ile a dumellela Letleya go lema tshimo yeo ka kadimo. Jaana erile fa ba dumellana Letlanya a ya/go bitsa Mmasalafi mosadi wa Makakaba ya neng a nyetswe ga Nawa ke Mminori gore o tlo nna tlhatsi tabeng ye. Mme Moeme o e mo adimile ka lebaka la puo gore fa a sa ntse a agiletse ko Metlhakeng Letleya a ka e lema fela fa bana ba Moeme ba ka gudugela Lebotloane ba tla fitlha ba e mo amoga. Ka temo ya ntlha Letleya a re a sa no go fola a naya Moeme kgetse tse pedi mo leboga.

4

Meem Morena Bohosi II Nawa le yena o kile a phutha mahosana a Mfatlha ko Lebotlwane. A ba adima t himo ya letsweta gore a e leme jaka fa e ne e tla lala. Ba-tawelle Ramabcle, Letlape, le ka bo-Mmusi ba dumellela Bohosi go ka e lema gore e se ka ya di ka e letse fela. Kgosi ga Mfatlhaga ya dumelwa go ikadima bakomana ba sa botswa sengwe le sengwe se rerwa ke bona.

5

Dipompere monna wa Matlhabe mmina phuti kwa Lebotlwane tshimo ya gagwe e bopile le ya Senalebere Modimola erile fa pula e na Dipompere a nama a yo lemolla mme erilefa a lemolla a gudusa dimepe tse tlhomilweng ke banna fa ba lekanya masino. Janong erile fa Senalebere a fitlha a elellwa gore dimepe ga dia nna pila a bona gore Dipompere o mo jetse tshimo ya legwiti ka ntlha enngwe. Ke gona a tlhasela Dipompere ka taba ye, Dipompere a re ke biwa ka mano gore yena o lemile go tloga dimepeng ke fa Senalebere a tla a bitsa Morele monna wa Mabua a neng a lema mabapi gore ba tle ba tla lemepe la banna. Fa Morele a fitlhile ba lemoga gore dimepe di ile tsa guduswa ke motho. Ke gona ba kaella Dipompere Matlhabe ka dimepe ba molelela gore fa a nganga banna ba ka tshwenela go bitswa.

Dipompere ka go utlwa jalo a name a re banna bagesu ke irile phoso ka tlhoma lemepe lame ka gore ke ne ke sa bona le kokote-tswang ke banna. Ke gona a kopa Morele le Senalebere gore ba tlhomele dimepe pila, ya nama ba di tlhoma pila./ Ya monna a adima yo mongwe tshimo taba ya ntlha o di begela mosadi gore a utlwe puo ya mosadi. Fa mosadi a supa letsatsi monna e ya di tlogela a re beng ba masimo ga ba dumele.

6

7

Mmusi mmina phuti monna wa Nawa o kile a tloga le Motlakaleso mosadi wa ga gwe ba ya ga Tau. Nawa mmotlanabo go ya adima tshimo ya mokgara go bjala mabele. Jaana Tau o ile a utlwa kadimo ya Mmusi a begela Keetseng mosadi wa gagwe gore mogolle o tlide go kopa tshimo ya mokgara go e bjala monngwaga fela mabele. Keetseng mosadi wa Mophuting are ke tsona e ne e ka nna ba di ka ba e lemile ka gorere ka se ka ra e lema. Janong Tau a di begela Mmusi moadimi gore beng ba tshimo ba re di mannong fela. Ke gona Mmusi a di fetisetsa go mosadi Mmatebaleng a re ba mongnago ba re dumella go lema tshimo, mosadi a di ~~le~~ leboga.

Fa Lebotlwane ga ~~Mafatlha~~ fa monna a se na dipholo tsa go le a o ya go ba ba nang le tsona go di adima ka madi. Fa e le gore monna o na le dipholo fela di tlhagela o biana le metswalo le magagabo a kope tlalletsao ya dipholo kantle ga tuelo ya madi. Ramabele Mophuting monna wa nawa o lemisan le Letlaya monna wa Molapo ka ntlha ya gore ba tlhagela dipholo go

8

go lema ka esi. Janong pholo e ngwe ya ko pele ya Lettaya ya timela malatsi a mabedi fa go lemiwa ga Ramabele. Ke fa a tlaya go adima pholo ya go golela pele, ja ka fa pholo tso tsotlhе tsa Mmusi di ne di ya go lema ga gagwe a ya sakeng a ntsha tshadi a e adima Ramabele go fitlhela pholo ye timetseng e ka bonwa. Kadimo ye ya tshadi Mmusi o e irile fela a sa kopa mosadi wa gagwe Motlakabso. Ba re mosadi fa o mmotsa kadimo ya dipholo a ka tloga a gana a lwantsha bana ba mpa, o mmolelele o sa na go ira e re fa are jee ka bogale o didimale. Mmusi o begetse mosadi fela gore o adimile mogolle, tshadi g ka gore pholo engwe ya bona e timetse. Mosadi are ke ya utlwa fela ba tla e bolaisa dipholo ka marapo. Mmusi a name a kgaogane le mosadi a ikele tirong. Fa Potwaneng Lefi Nawa fenyane ya bo Ramabele le Mmusi le Tau a tla go Ramabele a adima pholo tse pedi go tlalletsa tsa gagwe jaana a di gumana fela erile fa a ntse a lema pholo e phatshwa ya leadimo ya tlola ya wa ka nko fa gatse ya swa. A tloga Lefi a yo bitsa Ramabele go mo begela. Ramabele a fitlha a botsa gore e nnile ya reng. Lefi a re ke rile ke ntse ke tshwere lepalakatla ke bopile/tsona ka bona e tlola e wela gatse. Ke gona Ramabele Morena are fa e buiwe ke gona ba e bua ba tla ba lemoga gore e bolailwe ke mogau taba tsa nama tsa fela. Erile fa a fitlha gae Ramabele a begela Mmatlou mosadi wa gagwe a re ke ne ke adimile Lefi mongnage dipholo go ya lema janong ke bona e setse a fitlha a re pholo e phatshwa e sule e ntse bofeletswe fa ke fitlha e jele mogau. Mmatlou mosadi a tlhoka puo.

10

//

Fa Lebotlwane fa monna a rata go lemelwa ke yo mongwe ka dipholo tso tsotlhе o duela setlhano go ya ka palo ya diekere Ramabele Letebele la Mfatlhа ka ntlha ya go bona nako ya go lema e mo siile a bitsa Senalebare motswalagwe kwa Modimola go tla mo lemela katuelo. Janong Senalebere Modimola mmina noko a tla a tla a lema tshimo e ko moseeseeebeng a / lema diekere tse fera pedi tsa mabele-tlhoro. Erile fa a sana go fetsa a fithla ga Ramabele are "Janong ke feditse" Ke fa Ani mosadi wa bobedi wa Ramabele a ntsha ponto tse pedi a duela Senalebere a lemela tshelete ga Ramabele. Dijo tsa motshegare di tswa lapeng la Ramabele. Batho ba botlhе fa Lebotlwane ke molao fa motho a

yo mongwe go tla lema ka tuelo ya madi o bile o itse pila gore  
o tla tla a fepa molemi ka dijo tsa motshegare fa e le  
digo tsa ka bosigo ke tsa lapeng la molemā.

12

Mehoma ya go lema ka diatla le ya go gogwa ke dipholo,  
dijoko le diketwane di adimwa batho fela/ka thusano. Ramabele  
o kile a di ka a lema ka mohoma o monnye wa Tau Nawa ka kadimo  
fela.

Motshusi monna wa Tsiane fa ga Dintshi o lema ka dingwaga  
le moswahadi lāna Moatshe. Mutshusi yena ke monna ya nang le  
dipholo tse ntsi lina yena o na le tse nne, janong ba utlwana  
go lema tshimo ya korong ka mengwaga. Motshusi yena o nosetsa  
tshimo peo ba e kopanetse le moswahadi. Fa korong e medile  
tiro ya Lina ke go leta dinonyane le bana ba Motshusi Mmanare,  
le Mpoka. E tla re fale ga korong e budile Motshusi monna wa  
Tsiane a ba beisa yona. Fa ba ba na go sena ba fola,  
ba kgaogana kgetse tsa korong ka go lekana. / Masimo fa a lemilwe  
janong ga Mfatlhā basadi ba tswela ka ntłe go nna masimong.  
Ba thona go tlhaolela mabele a sa tlhoga a be a segwe.

13

Fa motho a adimile mabele ka kgetse kapa mmidi ka mokotla  
fa le yena a sana go fola a gagwe a duela ka kgetse. Ani Nawa  
mosadi wa bobedi wa Ramabele o kile a dima mokotla wa mabele  
go Motlakaleso a wetswe ke tlala, mme jaanna e rile a sa na go  
kotula a gumana kgetse tse supang tsa mabele a ntsha kgetse a  
duela ba Motlakaleso mohatza mongnagwe.

14

Ga Mfatlhā basadi ba adimana le ka maupe, Mmakekane Letebele  
one/o tle go Ani mosadi wa Nawa go tla adima tlatla ya boupe, a  
bo gumana le yena e tla re a sana go gumana boupe a tswela a  
tladitse yona tlatla yele boupe a ise go Ani. Tiro ya  
mofuta wo e irwa fela ke basadi ba sa begelle, banna, basadi ba  
bona go ntse go adingwa go bo go buswe. Le dintshe tsa bojalwa  
go Keetseng mosadi wa Nawa e tlare fale Ntlhaku mosadi wa Molapo  
a tlhotlhile a busa dintshe tseo.

15

Fa Mmankgethi mosadi wa Molcbatsi a tlhoka morogo wa  
maphutse o ya ga Motlakaleso mosadi wa Nawa a fitlhā a kope  
morogo a re o koppa mogogo wa maphutse, mme Motlakaleso a mo laele/  
go tsena tshimo go itsomela wona. Mmankgethi a tsene tshimong  
a ikgele fa a feditse a ba sadise pila a ye ga gagwe. Dipeo tsa

Dipeo tsa masimo le tsona di ya kppya mo basading. Taka Mmamoeng o ne a tloge a tsene ga Ani a kope peo ya mmidi Ani a mo tshelele, a fete a tsene ga Ntladi go Nkgeo, Nkgeo a mo tshelele mmidi a tloge a ye ga Mmamotsaki Nawa le yena a mo tshelele janong e re fa Mmamoeng a ya gae a bo a tladitse kokoko ya mmidi e be e re ka moso a yo lema le bana bjale.

Fa monna a adimile mongwe mohoma wa dipholo o na le sekara se se fsa fa se ka robega o tshanetse go ya sethudisa kapa a ya go reka se sengwe le fa mohoma o ka robega le tsogo/o adimilwe. Monna ga a o buse o le segole o tla o thula, o boela gago o siame.

Fa monna a adima koloi fela kantle le dipholo ga Mfatlha Lebotlwne a yo sidisa a duela seleng le fa a yo rwala dikota jalo. Fa a ya Tshwane ga Mmamelodi a duela ponto go ya le go boyo, fa e golegilwe ka pholo tsa yona. Fa a ya ko Dimaeneng tsa Leeuwpoort o duela lesome, go fitlha (Rooiberg) ke lesome le maseleng a matlhano. Ramabele o kile a duela koloi ya Piti Tsiane seleng a ne a e adimile go ya go rwala dikota tsa ntlwana ko mmotong. Koloi e ile ya robega lengopeng kota e rweleeng direile, mme e ile ya thulwa ke Tshitshila ngwana wa Ramabele, a e thula ka kota ya mosetlha a ba a e busa e ntse pila, a fitlha/a begela Piti Tsiane mmina phuti ko Lebotlwane gore koloi e ile ya robega mme ba e thula ka kota ya mosetla Piti a seka seka koloi a itumela.

Masino a Mfatlha Lebotlwane a lengwaka ntlha e lengwe Botlhabsa tsatsi ka Bophirima ke mafulo a makgomo le ka mabudi le ka manku fela. Go na le terata le legora tse di kgaolang Masimo go mafulo. Tereta e rekilwe ka mabele a tshimo ya letswele legora le remetswe matlhaku a mengangana le meswane go tlatsa tereta. Fa go sa na go kutolwa metlhape le ka metlhapyana e boyela botlhabsa tsatsi letlhakeng.

Tshimo e buswa ke mosadi le monna wa gagwe fela.

END. S580